

Ndima Ya 12

TSHIVENḌA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

Muvhigo u tevhelaho u tea u vhaliwa khathihi na mabambiri a u linga TshivenḌa Luambo lwa Hayani a mulingo wa Lara 2019, gireidi ya 12.


12.1 SIANGANE YA KUSHUMELE: MA BAMBIRI ḌA 1 – 3 (2015 – 2019)

- (a) Thebulu na girafu dzi tevhelaho afho fhasi dzi sumbedza kushumele kwa vhalingiwa nga u angaredza.
- (b) Kha uno nwaha wa 2019, zwiḏalusi zwi tevhelaho ndi zwo bvelaho khagala:
- Tshivhalo tsha vhalingiwa vho ḏwalaho mulingo tsho gonya nga 1877
 - Kushumele kwa vhalingiwa nga u tou angaredza ku sumbedza hu na u gonyela nḏha kha ḏwaha wa 2019 zwi tshi vhambedzwa na zwe vhalingiwa vha shumisa zwone kha ḏwaha wa 2018.
 - Kushumelenyangaredzi kwa vhalingiwa kha uno nḏha wa 2019 kwo gonyela nḏha, vhunga ho vha na u phasa nga 99.9% ha tshivhalo tsha vhalingiwa vho phasaho nga 40% u ya nḏha.


Thebulu ya 12.1.1 Tshikalo tsha kushumelenyangaredzi kha TshivenḌa Luambo lwa Hayani

Year	No Wrote	No. achieved at 40% and above	% achieved at 40% and above
2015	20,301	20,281	99.9
2016	22,049	22,032	99.9
2017	18,733	18,704	99.8
2018	17,574	17,554	99.9
2019	19,451	19,432	99.9

Girafu ya 12.1.1 Tshikalo tsha kushumele kha Tshivenda Luambo lwa Hayani



Girafu ya 12.1.2 Girafutshitumbe ya kuavhelwe/kuphadaladzelwe kwa kushumele (Tshivenda Luambo lwa Hayani: 2015 – 2019)



Year	0-9.9	10-19.9	20-29.9	30-39.9	40-49.9	50-59.9	60-69.9	70-79.9	80-89.9	90-100
2015	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	25.9	48.7	19.2	1.4	0.0
2016	0.0	0.0	0.2	0.1	4.6	26.7	45.6	20.3	2.0	0.0
2017	0.0	0.0	0.1	0.1	3.9	24.3	50.7	19.4	1.0	0.0
2018	0.0	0.0	0.0	0.4	3.3	21.0	48.4	25.2	1.4	0.0
2019	0.0	0.0	0.0	0.7	5.5	26.3	45.6	20.3	1.3	0.0

Kushumele kwa vhalingiwa

Mbambedzo ya kuphasele kha miŋwaha ya 2018 na 2019:

Ho vha na u tsela fhasi ha tshivhalo tsha vhalingiwa vho phasaho nga vhuimo ha 3 nga 0,2% u bva kha 0,6% ya 2018. Avho vho phasaho nga vhuimo ha 4 (50-59%) vho tsela fhasi nga 3.5% u bva kha 7.1% yo wonalaho nga 2018. U tsela hohu fhasi hu divhonadza nga u gonyela n̄tha hu vhonealaho ha tshivhalo tsha vhalingiwa vho phasaho nga vhuimo ha 6 (70-79%). Havho vho engedzea nga 51,2%, ha vha na u gonyela n̄tha u bva kha 46.1% ya mahoḷa. U gonyela n̄tha hu dovha ha ḡivhobadza kha vhuimo ha 7(80-89%) ho gonyela n̄tha nga 5,5% u ya kha 17.6% u bva kha 12.1% ya mahoḷa nga 2018. Mañwe matakadzambilu ndi uri ho vha na u gonyela n̄tha ha tshivhalo tsha vho phasaho nga 90- 100% nga 0,3% u bva kha 2,3% ya mahoḷa u ya kha 0,6% nga 2019.

12.2 KUSHUMELENYANGAREDZI KWAVHALINGIWA KHA BAMMBIRI LA 1 (P1)

KWA VHALINGIWA

Tholokanyonḡivho

Vhunzhi ha vhalingiwa vho sumbedza u pfesesa tholokanyonḡivho, fhedzi hu kha ḡi vha na vha si vhanzhi vha sumbedzaho u konḡelwa. Avho ndi vhane vha kha ḡi vha na vhuḡudzeḡudze ha u tou vhala nga n̄tha mafhungo o ḡekedzwaho. Vhukoni ha vhagudi vhu khagala vhunga kha munanguludzo wo vangwaho mbalotshikati yo vha maraga dza 22 kha dza ḡhanganyelo ya 30 yo randelwaho.

Manweledzo

Vhalingiwa vho sumbedza vhukoni vhu re n̄tha vhukuma kha iyi mbudziso. Izwi zwi a khoḡisea vhukuma vhunga u nweledza tshi tshi tou vha tshikili tsha vhuḡhogwa tshi si na vhanzhi.

Kushumisele kwa Luambo

Vhukoni ha luambo ha fomaḷa vhu tea u dzhielwa n̄tha vhukuma. Vhukoni ha vhalingiwa vhu sumbedza u khwinisea kha mbudziso dza 3 na 4 dzi kwamaho khungedzelo na khathuni nga u sielisana. Hone-ha, vhuleme vhuḡulwane He ha vha hu tshi vhoneala kha Mbudziso ya 5 ya Luambo na Kushumisele; afha ndi he vhanzhi ha vhalingiwa vha vhoneala vha tshi vho shuma khwiḡe vhunga vha tshi vho wana maraga dza u bva kha 4 u ya kha 8 (40% - 80%) kha dza fumi (10) dzo randelwaho.

12.3 KUSHUMELE KWA VHALINGIWA KHA BAMMBIRI LA 1(P1)

MBUDZISO YA 1: Tholokanyonḡivho

Vhukhaxhi vhu anzelaho u itwa na kupfesesele ku si kwone

- (a) Kha mbudziso iyi, ndi he vhañwe vhalingiwa vha sumbedza u sa vhala tholokanyonḡivho vho tou fombe. Vha vhala luthihi fhedzi vha mbo ḡi thoma u fhindula mbudziso.

- (b) Vhalingiwa vha si gathi vha ita vhukhaki ha u sa kona u vhona uri mutaladzi uyo ndi wa chungana, ngauralo vha vho kanganyisea musi vha tshi vho tea u topola phindulo yo lavhelelwaho kha wonoyo mutaladzi/mitaladzi. Vha dovha hafhu vha sumbedza ndowelo i si yavhuḏi ya u pfuka mbudziso vha songo edzisa.
- (c) Vhuḽwe vhukhaki ndi ha u tou anulula zwo tou ralo u bva mafhungoni. Mirero na maambeke zwi kha ḑi vha thaidzo kha vhunzhi ha vhalingiwa. Kha mbudziso dzi kwamaho zwifanyiso/nyolo, hu sumbedza ho no vha na nyaluwo ya vhukoni vhukuma. Nga u angaredza, vhalingiwa vho shuma zwavhuḏi.
- (d) Kha M1.9 vhunzhi ha vhalingiwa vho kundelwa u sumbedza phambano vhukati ha mvelele ya musalauno na ya musalaunazwi tshi kwama vhudavhidzani vhukati ha vhabebi na vhana.
- (e) Kha M.14 Tshibveledzwa tsha A na Tshibveledzwa tsha B, vhalingiwa vha si vhanzhi vho kundelwa vhuḑumani ha izwo zwibveledzwa na thikhedzo ya hone.

Ngeletshedzo dza makhwinisele

- (a) Vhalingiwa vha tea u vhala vho tou fombe u itela u pfesesa zwo faredzwaho kha zwibveledzwa. Vha si gathi vha kha ḑi tou anulula zwo tou ralo u bva kha zwo faredzwaho kha mafhungo a tholokanyonḑivho. Izwi zwo khakhea, mulingiwa u tea u imelela muhumbulo wawe 'nga maipfi awe'.
- (b) Figara dza muambo, maambeke, mirero na luambo lwa vhudzivha ndi zwine zwa tea u dzhielwa nḑha vhukuma kha u vhala u itela u pfesesa. Bugu dza folukuḽoo dzi tea u vhaliwa u itela u bveledza vhukoni ha vhana kha ḑi sia u bva kha gireidi ya 4 – 12.
- (c) Vhagudisi vha tea u pfumbudza vhagudi kha ḑi sia vhunga mbudziso iyi i yone yo faredzaho maraga nnzhi vhukuma kha ḑi bammbiri.
- (d) Izwi zwi nga konadzea nga u ḽea vhagudi ndowendowe tshifhinga tshoḑhe. Kha vha sedze pulane dza u funza kha Tshitamennde tsha Pholisi ya Kharikhulamu na u Linga.

MBUDZISO YA 2: Manweledzo

Vhukhaki vhu anelaho u itwa na kupfesesele ku si kwone

- (a) Vhalingiwa vha si vhanzhi vha kha ḑi ḽwala manweledzo nga u shumisa mutevhe wa mbuno ngauri a vha tevhedzi ndaela.
- (b) Vhaḽwe vha vhalingiwa vha kha ḑi tou anulula ipfi nga ipfi, ngeno ndaela i tshi tou vha khagala.
- (c) Vhukhaki ha girama, mupeḽo na zwiga zwa u vhala, zwi tshi katela na kupaḑekanyeke kwa maipfi, hunzhi i kha ḑi vha khaedu.
- (e) Vhaḽwe vhalingiwa vha si vhanzhi vha ḑiengedzela maḽwe mafhungo avho, hu si zwi bvaho mafhungoni e vha ḽewa.
- (f) Vhaḽwe a vha ḽwali tshivhalo tsha maipfi zwitangeni sa zwe vha laedzwa.

Ngeletshedzo dza makhwinisele

- (a) Vhalingiwa kha vha pfumbudzwe u n'wala manweledzo nga u shumisa 'phara', sa zwine ndaela ya laedza zwone.
- (b) Kha vha pfumbudzwe u n'wala 'nga maipfi avho'.
- (c) Mupeleto wone, zwiga zwa u vhalala, na muniwalo wonewone wa Tshivenda, kha zwi gudiswe vhagudi.
- (d) Vhagudisi kha vha funze vhana Khethekanyo ya Luambo sa zwe ya n'etshedzwa kha Apendikisi ya Tshitatamennde tsha Pholisi ya Kharikhulamu na u Linga (Masiatari a u bva kha 101 u swika kha 104).

MBUDZISO YA 3: U sengulusa khungedzelo

Zwi a takadza u vhona uri n'awaha vhalingiwa vho kona vhukuma kha iyi mbudziso. Hu di vha na u khakhisea ha vhalingiwa vha si vhanzhi kha M3.3 (U sa pfesesa thekheniki).

Vhukhaki vhu anzalaho u itwa na kupfesesele ku si kwone

- (a) Vhalingiwa vha si vhanzhi vha kha di kundelwa u thathuvha khungedzelo. Avho ndi vhane vha si pfesese 'Thekheniki' dzi shumiswaho kha khungedzelo (M 3.3).
- (b) Kha M3.5 vhalingiwa vha si vhanzhi a vha koni u bvisela khagala ndeme ya khungedzelo iyi zwitshi u lwa na u shaea ha mishumo.

Ngeletshedzo dza makhwinisele

- (a) Khungedzelo kha i funzwe vhagudi misi yothe. Thekeniki dzothe dza khungedzelo kha dzi funzwe vhagudi, sa fonto, khephusheni, luambo lwa u kungedzela, maipfi a ndeme, nz. Mbudziso dza munangelo dzi tea u gudeswa vhunga mutevhe u tshi n'etshedza phindulo dzi re na vhushaka na i re yoneyone.
- (b) Luambo lwa u thathuvha/vhudzivha kha lu gudiswe vhukuma. Kha vha sedze Tshitatamennde tsha Pholisi ya Kharikhulamu na u Linga uri vha thusee kha hezwi kha Apendikisi (siatari la 104).
- (c) N'owendowe misi yothe ndi wone mushonga muhulwane.

MBUDZISO YA 4: U sengulusa khathuni

Na kha yeneyi mbudziso, vhalingiwa vho sumbedza nyaluwo ya kupfesesele i fushaho vhukuma zwi tshi vhambedzwa na zwa miwaha yo fhelaho.

Vhukhaki vhu anzalaho u itwa na kupfesesele ku si kwone

- (a) Vhuleme vhuhulwane ndi ha u sa vhalala zwavhu di khathuni na zwifanyiso; izwi zwi fhedza zwi tshi khakhisa vhunzhi ha vhalingiwa.
- (b) Vhanwe vhalingiwa a vha di vhi ndeme ya khathuni kha manwalwa a u tou vhona.

- (c) Kha M4.6 yo vuleaho, vhalingiwa vha kundelwa u nea ngeletshedzo dza u khwinisa nyimele dzikilasini.

Ngeletshedzo dza makhwinisele

Mushonga ndi u fha ndowendowe nga vhubalo tshifhinga tshothe.

MBUDZISO YA 5: Kushumisele kwa luambo

Vhunzhi ha vhalingiwa vha sumbedza vho shuma zwavhuḁi u fhirisa miñwaha yo fhelaho.

Vhukhaki vhu anzelaho u itwa na kupfeselele ku si kwone

- (a) Vhagudi vho vhalaho a vha koni u khethekanya na u talusa thinwaipfi dza muambo, mupeleto, tshivhumbeo tsha fhungo, vhudanzi, thalutshedzo ya maipfi, figara dza muambo, luambo lwa u thathuvha/vhudzivha, mitshila ya maiti, maambaitwa, luambo lwa maambekele nz. Izwi zwi vhone nge vhalingiwa vhanzhi vha kundelwa u fhindula M5.1 – M5.5 dzo faredzaho maraga dza 8.
- (b) Nga u angaredza, vhagudi vho shuma zwavhuḁi, lune maraga dza vha u bva kha 4 – 8 kha dza 10 dzo randelwaho.

Ngeletshedzo dza makhwinisele

- (a) Vhagudisi na vhaletshedzi vha thero i y i kha vha takutshedze vha funze na u pfumbudzana u itela u khwinisa nyimele.
- (b) Tshikili tsha divhaluambo ndi tshifhinga kha u tandulula masia othe a vhugudi ha luambo lufhio na lufhio. Luambo kha lu funzwe lu kha nyimele kha masia othe – girama, maanea, oraḁa, litheretsha na kha vhudavhidzani ha u tou vhone.

(c)

12.4 KUSHUMELANYANGAREDZI KWA VHALINGIWA KHA BAMMBIRI LA 2 (P2)

Mahumbulwa zwao

Mashudu mavhi, hu kha ḁi vha na vhañwe vhalingiwa vhane vha kha ḁi tou vhala bugu dzo randelwaho nga nḁha (kana vha si vhuye vha vhala na khathihi). Ngauralo, vhalingiwa avha vha vho shandukisa bammbiri ili la vho nga tholokanyonḁivho, vha vho nea phindulo dzavho vho ḁisendeka kha zwipiḁa zwenezwo zwo nanguludzwaho fhedzi u bva buguni dzo randelwaho.

Vhalingiwa vho shumaho zwavhuḁi ndi avho vho tanaho vhukoni ha u vhala bugu vha dzi pfesesa, vha dovha vha kona u fhindula nga ndila ye ndaela ya vha laedza ngaho, khathihi na u tevhedza tshileme tsha tshivhalo tsha maraga dzo avhelwaho mbudziso yeneyo.

Kha khethekanyo ya A, vhunzhi ha vhalingiwa vho tevhedza ndaela, fhedzi a si vhanzhi vha songo fhindulaho M5 (Mbudziso ya khombekhombe). Kha uno ñwaha, vhalingiwa vho vhalaho vho lingedza u fhindula mbudziso ndapfu (M1) ya Vhurendi nahone vha shuma zwavhuḁi; zwa vho takadza ngauri kha ñwaha wo fhiraho vhalingiwa a vho nga ita nga u ralo.

Vhalingiwa vha si gathi vha kha ñi sumbedza u sa pfesesa kana u kundelwa u tevhedza ndaela. Vhañwe vhalingiwa vho fhindula lushaka luthihi fhedzi lwa mañwalwa (Nganea kana ñirama), zwe zwa ita uri vha si shume zwavhuñi na khathihi. Vhañwe vho fhindula mbudziso pfufhi mbili u bva kha Khethekanyo nthihi, ngeno vhañwe vho fhindula mbudziso pfufhi nthihi na ndapfu nthihi u bva kha yeneyo Khethekanyo nthihi (B kana C). Izwi zwo hoñefhadza kushumele kwa vhalingiwa nga ñdila i vhavhaho vhukuma. Vhalingiwa vhanzhi vho shuma zwavhuñisa kha Khethekanyo ya C (ñirama), u fhirisa kha Khethekanyo ya B (Nganea). Kha phindulo dza 100 dza vhalingiwa dzo nanguludzwaho, a hu na mulingiwa o fhindulaho M10 na M11.

12.5 U SENGULUSA KUSHUMELE KWA VHALINGIWA KHA BAMMBIRI LA 2 (P2)

Vhukhakhi vhu anzelaho u itwa na kupfesesele ku si kwone

- (a) Kunangelwe kwa mbudziso i kha ñi vha khaedu khulwane kha vhunzhi ha vhalingiwa. Tshavho ndi u sokou wela mbudziso nga ñha, vha fhindula nga u tevhelelana hadzo. A vha tsha tevhedza ndaela, thebulu ya zwi re ngomu na mutevhe wa u sedzulusa; ngeno zwoñhe hezwi zwo ñekedzwa kha 'Ndaela na mafhungothangeli' mathomoni a Bammbiri la mbudziso.
- (b) Fhañ hune vhalingiwa vha lavhelelwa u ñea mbuno dzo imaho nga u rali, vhalingiwa vha mbo ñi tou toolola mafhungo vha tshi ya, hu si na mbuno dzo ñewaho. Tsumbo: M2.1, M3.1, M4.1, M5.1 M2.2, M3.2, M4.2, M5.2 M2.4, M4.4, M5.4, M7.1, M9.1, M9.2, M13.1, M15.1, M7.2, M9.2, M13.2, M15.2, M 7.5, M9.4, M9.5, M13.7 na M13.9. Izwi zwo ita uri vhalingiwa vha fhedze tshifhinga khathihi na u xeelwa nga maraga vhunga ho vha hu tshi khou ñoñou ñewa mbuno fhedzi.
- (c) Mbudziso inwe na inwe, u ya nga bugu nga bugu, dzo linganyiswa u bva kha dzi sa konñi dzi ñoñaho u tou ñea zwi bvaho buguni zwo tou ralo, tsumbo: M2.1, M3.1, M4.1, M5.1, M7.1, M7.2, M7.3, M7.4, M9.1, M9.3, M9.4, M11.1, M11.2, M13.1, M13.2, M13.3, M13.4, M15.1, M15.2, M15.3, na M15.4. U kundelwa u fhindula mbudziso idzi nga vhañwe vha vhalingiwa zwo vhangwa nga u sa vha na ndugiselo, u sa funzwa, kana muvango wa izwi zwoñhe.
- (d) Musi vhalingiwa vho vhudziswa mbudziso i kwamaho u ñalisa na/kana u ñalutshedza tshifanyiso tsha muhumbulo na ndivho ya hone, sa kha M2.1, M3.1, M4.2, M5.2, nz dza vhurendi vhañwe vhalingiwa vha sumbedza u shaya ñdivho na zwikili. Vhañwe vha kundelwa u topola thikho/thekeniki/ñoñea dza vhurendi, nahone vha dovha vha kundelwa u ñalutshedza uri zwo livhiswa kha u bvededza zwifhio/mini afho he zwa shumiswa.
- (e) Mbudziso dzi kwamaho vhubvumbedzwa kha bammbiri la ñañwaha dzo vha dzo livhiswa kha uri vha bvisele mvumbo ya mubvumbedzwa vho sedza zwi wanalaho mafhungoni e a topolwa, (sa: M7.3, M9.3, M13.8 na M15.8). Vhañwe vhalingiwa vho kundelwa u zwi ñumanya hezwi vhunga vha tshi kwamanya mvumbo na zwiñwe zwiwo zwi siho kha itsho tshipiña tsho nanguludzwaho. /ñewaho/topolwaho.
- (f) Mbudziso dzi kwamaho mulaedza na/kana thero/Nñivho, ndi dze vhunzhi ha vhagudiswa vha dzi kona zwavhuñi.
- (g) Kha mbudziso dzi kwamaho vhuñipfi na thouni, vhalingiwa vhanzhi na henefha vho shuma zwavhuñi. Zwi a takadza u vhona uri vhalingiwa vho no vha natshikili tsha u fhindula mbudziso idzi dzi ñokonyaho muhumbulo.

- (h) Vhalingiwa vha si vhanzhi a vho ngo tevhedza ndaela, vha vho xelexwa nga maraga. Huñwe a vha dzhieli n̄ha maipfi a re khii kha mbudziso, sa: ʔalutshedzani, hani, ndi ngani, bulani, vhambedzani', nz. Kha mbudziso dza Vhurendi (Khethekanyo ya A), vhañwe vhalingiwa vha fhindula zwirendo zwo randelwaho Fhedzi, vha litsha tshi songo randelwaho tsha khombekhombe. Kha Khethekanyo ya B na ya C, vhalingiwa vha si gathi vha fhindula mbudziso pfufhi Fhedzi, ngeno vha tshi tea u fhindula NTHIHI ndapfu na NTHIHI pfufhi sa zwo laedzwaho.
- (i) Musi vha tshi fhindula mbudziso dzi ʔoḁaho uri mulingiwa a ʔee muhumbulo wawe/u ʔhathuvha na u takalela, sa (M2.5, M4.5, M5.5, M7.10, M9.10, M9.11, M11.12, M13.10 na M15.10) zwine zwa vha tshikili tshi ʔoḁaho nḁivho na vhudzivha zwi livhisaho kha vhuḁifhulufheli, vhañwe vhalingiwa vho vha na vhukonḁi ha u wana maraga dzoḁhe kha mbudziso hedzi ngauri ha vha na vhushaedzi ha zwiga zwi teaho u buletshedzwa/ʔekedzwa.

Ngeletshedzo dza makhwinisele

- (a) Kha Tshivenḁa HL P2, bugu dzo randelwaho ndi ntswa u thoma nga 2017. Naho bugu dzi ntswa, tshivhumbeo tsha bammbiri ili a tshi shanduki, nahone tshi ḁo ḁi dzula tsho ralo u swikela zwenezwo. Ngauralo, vhalingiwa vha tea u fundedzwa u nanga mbudziso nga nḁila yone musu vha tshi ya u dzhena mulingoni. Vhagudisi vha tea u ʔea vhagudi tshikhala tsha u kona u fhindula mbudziso dzine a vha athu u ʔangana nadzo vhukati ha ñwaha kana kha mulingo wa ndugiselo.
- (b) Vhagudisi vha tea u shumisa maga a u maka a fanaho u bva kha mirole/gireidi dza fhasi u ya phanḁa. Vhalingiwa kha vha funzwe uri musu ho pfi kha vha ʔee mbuno MBILI, vha ite nga u ralo, vha ʔee mbuno mbili dzine vha vhona dzi dzone dza ndeme uri vha kone u wana maraga dzoḁhe. Mbuno dzine dza vha khagala dzi thusedza mumaki/muḁoli uri a si siedze dziñwe maraga musu a tshi ʔola mushumo wa vhalingiwa.
- (c) Vhalingiwa vha nga si kone u vha na nḁivho ya vhudzivha/yo goḁombelaho arali vha songo nweledza nḁivho ya zwo faredzwaho mañwaloni kana buguni dze vha randelwa dzone. Naho vhu tshi tou vha vhurendi fhedzi, na hone vhu tea u gudiwa nga vhuḁalo. A ri lavheleli uri mugudisi a laḁele vhagudi uri vha ḁigudele /ḁigudise nga vhoḁhe hayani, hu si na ngeletshedzo dzi bvaho khae ngomu kilasini. Zwirendo zwi nga vha zwi zwipfufhi hani, fhedzi zwi tea u senguluswa nga vhuronwane hu tshi dzhielwa n̄ha zwiḁalusi zwoḁhe zwa vhurendi sa zwo ʔanwaho kha CAPS (masiaḁari 28-29).
- (d) Kha uyu murole wa Gireidi ya 12, vhalingiwa vha lavhelwa u ʔana vhukoni ha n̄ha u fhirisa u sokou topola thikho/ḁoḁea/thekeniki ya mañwalwa. Izwi zwo vhewa zwavhuḁi khagala kha Tshitatamennde tsha Pholisi ya Kharikhulamu na u Linga (masiaḁari a 28 – 31). Vhagudisi vha tea u vhona uri a zwo ngo eḁana u sokou topola/bula thikho/ḁoḁea/thekeniki ya mañwalwa, fhedzi vha tea u kona u ʔalutshedza uri thikho/ḁoḁea/thekeniki ya mañwalwa i thusedza hani u bvukulula tshidziki/ñwongo wo faredzwaho nga iyo thikho/ḁoḁea/thekeniki ya mañwalwa.

- (e) Vhubvumbedzwa vhu tea u funzwa kha nyimele – mvumbo ya mubvumbedzwa/muanewa i nga si kwamanyiswe na muṅe wayo arali hu sa sedzwi zwine uyo muanewa a vha/ita zwone. Vhagudisi kha vha litshe u tendela vhagudi uri vha rwele ngomani (kana nga u kombetshedzwa zwaho) mutevhe wa mvumbo dza vhaanewa ngeno vha si na ndivho yo dziaho zwi tshi kwama kutshilele/zwiito/vhuḍifari ha avho vhaanewa. Siangane, fhethuvhupo, tshifhinga na lutendo na zwone zwi na ṭhuṭhuwedzo khulwane kha mvumbo ya vhaanewa.
- (f) Thero na milaedza na zwone a zwo ngo tea u tou rwelwa ngomani hu si na ndivho yo goḍombelaho. Vhadededzi vha tea u sumbedza vhagudi uri thero na milaedza zwi bvukululwa hani afho kha zwipiḍa zwo fhambanaho zwa zwibveledzwa, ngauralo vhalingiwa vha ḍo konaha u topola thero u bva kha mafhungo o ṅewaho, na u kona u wana tshikili tsha u wana zwidodombedzwa zwi tikedzaho thero.
- (g) Vhagudisi vha tea u eletshedza vhagudi u dzumbulula masia oṭhe a ḵitheretsha, u itela uri musi vha Zwi yo ṅwala mulingo vha vhe vho no vha na dzangalelo ḵa u pfesesa uri zwiṭalusi zwa ḵitheratsha ndi zwinzhi, a si puloto Fhedz lini. Thouni na mudi ndi zwiṅwe zwa zwiṭalusi zwa maṅwalwa Zwine vhalingiwa vha fanela u tshi guda – arali vha sa ḍivha izwi, muḍifho munzhi wa tshibveledzwa tshine vha khou tshi vhala, u ḍo pfuvha.
- (h) Vhalingiwa kha vha pfumbudzwe kha u tevhedza ndaela dzi re kha Bammbiri ḵa Mbudziso uri vha vhe na vhuḍifhulufheli musi vha tshi ḍo livhana na mulingo, na uri luambo lu shumiswaho kha bammbiri ḵa mulingo lu si vhe tshikhukhuliso/khaedu.
- (i) Vhagudi vha tea u gudiswa u saukanya zwibveledzwa, nahone vhagudisi vha fanela u vha na vhusedzi uri vha si konḍisele kana u kwanyeledza/tshipeledza ṭhaṭhuvho ya ḵiṅwalwa i bvaho kana i ṅetshedzwaho nga vhagudi. Arali vhagudi vha tshi ḍivha zwiṭalusi/ṭhoḍea dzo fhambanaho dza zwibveledzwa zwa u vhala, vha nga kona u bvisela khagala mihumbulo na kuvhonele kwavho vho ḍisendeka kha izwo zwibveledzwa. Arali vhagudisi vha sumbedza u vha na ndivho ya vhudzivha/yo goḍombelaho ine ngayo vha nga kona u khwaṭhisedza mihumbulo/kuvhonele kwavho, ndi honeha hune kha vhagudi ha ḍo aṅwa mitshele i fushaho ya vhuḍifhinduleli ha ṅthesa, u itela u ḍo kona u fhindula mbudziso dzi re kha maimo a ṅtha nga vhone vhaṅe.



12.6 KUSHUMELENYANGAREDZI KWA VHALINGIWA KHA BAMMBIRI LA 3 (P3)

Mahumbulwa zwao

- (a) Vhunga bammbiri ili li lone lo faredzaho maraga nnzhisa mulingoni, ndi zwa ndeme uri vthagudisi vha dzhieze nzhele ndeme ya lo kha u khwinisa kushumele kwa vhalingiwa mulingoni.
- (b) Ro no di zwi sumbedza uri Bammbiri la u Thoma na la Vhuvhili a tuta zwikili zwi tudeaho uri mulingiwa a kone u thwaedzela vhukoni hawe kha vhuwali ha zwibvedzwa zwa vhusiki. Mulingiwa u kona u nwala maanea kana tshibvedzwa tshifhio na tshifhio tsha u tou nwala arali a tshi kona kushumisele kwone kwa thinwaipfi, divhaipfi, divhafhungo, mupeleto, vhudanzi khathihi na zwikoqeli zwa luambo, sa figura dza muambo, luambo lwa u thathuvha, mirero na maambe. Kha izwi zwothe, nyombedzelo i tea u vha kha tshivhumbeo tsho teaho tsha liinwalwa liinwe na liinwe, vhunga liinwalwa liinwe na liinwe li na tshivhumbeo tshalo tshi li talulaho kha manwe manwalwa.
- (c) Ndeme ya u thathuvha na u pfesesa thoho ndi zwi teaho u dzhielwa ntha vhukuma u itela uri mulingiwa a si liane na thoho ya mafhungo, a vho polika a xedza nwongo/tshidziki/vhuta. Arali mulingiwa a xedza vhuuta ha thoho ya mafhungo u a newa ndafiso a vho xeelwa nga maraga dzi si na vhukono.
- (d) Vhagudi vha tea u tevhedza ndaela dzo nekedzwaho uri vha fhindle nga ngona.

12.7 KUSHUMELE KWA VHALINGIWA KHA BAMMBIRI LA 3 (P3)

KHETHEKANYO YA A: MAANEA

Vhukhaki vhu anzelaho u itwa na kupfesesele ku si kwone

- (a) Kha M1.3 zwo vha khagala uri vhanwe vhalingiwa vha si vhanzhi a vho ngo pfesesa thoho nge vha khakhsa nga thouni ya ipfi 'Maata'. Vhukhaki ho vhonala ngauri vhalingiwa a vho ngo pfesesa thounu yo teaho.
- (b) Kha M1.4 vhalingiwa vho nangaho thoho iyi a vho ngo pfesesa uri vha tea u imelela masia mavhili nga ndila i edanaho.
- (c) Zwi di nga na kha M1.6.1, M1.6.2 na M1.6.3, vhalingiwa vho sumbedza u pfesesa luambo lwa vhudavhidzani ha u tou vhone ngauri vho shuma zwavhu di vhukuma kha mbudziso idzi.
- (d) Vhukhaki vhuulwane zwi tshi kwama kuwalele ndi vhu tevhelaho:
 - Mupeleto wo khakheaho
 - Khethekanyo ya maipfi
 - Vhudadzi
 - Ndongazwiga/kushumisele kwa zwiga zwa u vhal
 - Tswayo, nz.

- (e) Ngona ya kuñwalele kwa maanea i tea u tevhedzwa zwi tshi kwama ndaela. Honeha, naho vhunzhi ha vhalingiwa vha tshi ñwala pulane mathomoni, vha kundelwa/hangwa u tala mutalo wa u buḁa kha pulane dzavho. Kha mulingo mvetamveto a i ṭoḁei na khathihi, vhunga i tshi nga kanganyisa/khakhisa vhamaki/vhaṭoli, vha vho avhela maraga kha mushumo u si wone.
- (f) Vhañwe vhalingiwa vha si vhanzhi vha kundelwa u bvisela khagala mihumbulo yavho ngauri a vha na zwikili zwo teaho zwa vhusiki hau ñwala.

Ngeletshedzo dza kukhwinisele

- (a) Vhagudisi vha tea u vha na vhuṭanzi uri vho gudisa vhagudi u kona u ṭhaṭhuvha na u sengulusa ṭhoho uri hu si vhe na zwidombedzwa zwi bvukululaho ṭhoho zwine vha nga zwi sia nṇḁa. Vhalingiwa vha songo ṭuṭuwedzwa na u kokodzwa nga ipfi lithihi fhedzi li re kha ṭhoho! Arali hu na zwiñwe zwine mulingiwa a si zwi pfelese kha ṭhoho, kha i litshe a nange iñwe. Hune zwa konadzea, mulingiwa u tea u talela maipfi a ndeme/khii musi vhe kha ṇḁowenḁowe dza ḁuvha na ḁuvha. Ngeletshedzo yo khwaṭhaho ndi ya uri u talela uhu a hu tei u itwa mulingoni, fhedzi mulingiwa a nga ñwala maipfi a ndeme kha vhupulani hawe.
- (b) Vhukoni ha u nanga ndi tshikili tsha vhuṭhogwa lune vhagudi vha tea u khwathelwa vhukuma. U kona u nanga zwo mu teaho, mugudi a nga ḁi zwi guda kha mishumo ya oraḁa. Mugudi kha a nange a tshi tevhedza zwine zwa mu takadza, vhukoni hawe, tshenzhemo, khathihi na tshitaela tshawe tsha vhuñwali.
- (c) Vhalingiwa vha tea u tevhedza ndaela, nga maanḁa zwi tshi yelana na vhupulani vhu teaho u ṭaniwa kha **Khethekanto ya A** na y **B** zwine zwa tou vha khombekhombe. Vhagudi vha tea u pfumbudzwa kha masia kana tshaka dzo fhambanaho dza maanea tshifhinga tshoṭhe.
- (d) Vhukoni ha u shandulela u bva kha tshifanyiso u ya kha zwa u tou ñwala ndi tshikili tshi si na vhanzhi, ngauralo ndi zwa ndeme uri ṇḁowenḁowe dza zwi kwamaho zwifanyiso ndi dzi teaho u shumiswa kha mishumo ya u ñwala na ya inifomaḁa. Vhagudi vha nga tamba nga zwifanyiso vha tshi ḁi ñea ṭhoho dzo fhambanaho dzi ananaho na tshifanyiso itsho. Ngauralo, a zwi tsha ḁo nga tshiguru musi vhalingiwa vha tshi ṭanganana na zwifanyiso kha mbudziso dziñwe dza Bammmbiri ḁa Vhuraru.
- (e) Vhukoni ha u sika na ha vhuṇe ndi zwone zwi ṭalulaho muñwali wa vhukoni ha khwiṇe na uyo wa maṭhakheni. Mugudi a songo ḁinyadza a vhona unga muhumbulo wawe ndi wa muñwe. Ndi uyo mugudi a humbulaho zwo dzumbamaho na zwi sa vhoneali a zwi anḁadzela vhatuni vha kona u vhona, ane a ḁo ambadzwa vhugala, a vhuya na khaṇo ya miṭokola.
- (f) Tshivhumbeo na vhupulani ndi zwa ndeme kha vhuñwali vhuñwe na vhuñwe, nahone vhupulani uho vhu tea u anana na mafhungo o faredzwaho kha pulane iyo. Mvulatswinga i gobolaho na phendelo yo khwaṭhaho ndi zwone zwi dzumbululaho vhukoni ha ṇṭhesa ha vhuñwali ho goḁombelaho.

- (g) U dzudzanya na u sedzulusa ndi zwone thikho ya vhpulani. dirafuthi/mvetamveto ya u thoma ndi i livhisaho kha tshibveledzwa tsha vhuvhili tsho dzudzanyiwaho, tsho sedzuluswaho. Vhagudi vha tea u vhalulula mushumo wavho u itela u khwaedzela vhukhaxhi ha u sa lunzhedzana ha mafhungo, mupeleto, khathihi na u patekanya na u sa patekanyululwa ha maipfi. Vhupfanisi, mupeleto, kufhatelwe kwa mafhungo na zwikili zwothe zwa vhuwali ndi zwi teaho u gudwa u itela u khwinisa vhuwali. Izwi zwi nga tomodza tshothe tshikili tsha vhukoni ha u iwala kha vhalingiwa, vha dovha hafhu u kona u shumisa figara dza muambo na thikho dzo fhambanaho dza u kodela luambo nga ndila yone.

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI

Vhukhaxhi vhu anzelaho u itwa na kupfeselele ku si kwone

- (a) Kha M2.4 (Mufhindulano), M2.5 (Riviyu) na M2.6 (Athikili ya gurandza), vhalingiwa vhanzhi vho kundelwa u iwala tshaka idzi dza zwibveledzwa zwa vhudavhidzani nga u shaya ndivho ya zwiatalusi zwa hone
- (b) Vhuwe vhuudzedzede ho vhonala kha u sa fhindulwa ha M2.5 (Riviyu) nga vhalingiwa vhothe.
- (c) Na henefha, mupeleto, vhudanzi, kufhatelwe kwa mafhungo na kuwalele kwo teaho zwi kha di vha thaidzo kha vhuunzhi ha vhalingiwa.

Ngeletshedzo dza u khwinifhadza

- (a) Vhagudi vha tea u wana zwikhala zwo vuleaho zwa u pfumbudzwa kha ili sia nga u iwaliswa zwibveledzwa zwo fhambanaho u itela u alusa zwikili zwavho zwa vhuwali. Uri hu si vhe na u siedzwa ha zwiwe zwibveledzwa zwa vhudavhidzani, vhagudisi vha eletshedzwa u funza zwiwe zwothe sa zwe zwa getshedzwa kha CAPS (masiatari 71-81) na tsumbandila ya u linga (examination guidelines), khathihi na Tshivenza creative writing study guide. Vha dovha hafhu vha wana tshikhala tsha u kona u shumisa thouni, tshitaila na redzhisitara, khathihi na u kona u divha vha tangedzeho mafhungo kana tshigwada tshe liwalwa ilo la livhiswa khatsho.
- (b) Vhagudisi vha teaho vhagudi tsumbo dzo teaho, dzi gudisaho vhukoni ha tshivhumbeo tshonetshone tsha zwibveledzwa, vha do konaha u lugisela mbudziso dzo faredzaho izwi kha milingo ya vhagudi vavho. Ngauralo Uri vhagudi vha ye u iwala mulingo vha songo dilugisela lwo teaho tshi tou vha tshivhi tshi si na khangwelo.
- (c) Tshitamennde tsha Kharikhulamu ya Pholisi ya u Linga (CAPS), tshi khagala kha uri tshibveledzwa tshiwe na tshiwe tshi teaho u gudiwa ndi tsha lushaka lufhio u swika vha tshi ya kha Gireidi ya 12. Vhagudisi vha tea u funza vhana zwibveledzwa zwothe hezwi u itela uri vhalingiwa vha vhe na u nanga ho angalalaho musi vha tshi dzhena mulingoni.
- (d) Uri vhagudi vha iwale zwibveledzwa zwo lundwaho tshidele, zwo vhumbwaho nga zwipida zwa mafhungo zwo faranaho zwavhudi, nahone nga ndila i tevhekanaho, vha tea u funzwa (nahu hu u tou kombetshedzwa) u pulana, u vhalulula na u dzudzanya/sedzulusa mishumo yavho.
- (e) Vhagudisi na vhaeletshedzi vha thero vhothe vha tea u dzhiela ntha ndeme ya pfunzo nga u ita vhpumbudzi ho khawathaho vhukuma kha masia othe.
- (f) Vhagudi kha vha pfumbudzwe ndaela na tshivhumbeo tsha bambbiri uri vha vhe na vhuqifhulufheli musi vha tshi livhana na mulingo.